

Siku gani tutapata uheri

traduit de « Quand aurons-nous le bonheur ineffable »

p

c

1. Ye - - ka - yi ye
2. Ye - - yi - yi kpu, gbo -
3. Fe a - kpe nye si
su -

wò - nò - nò yi ma - vo Fe dzo - gbe -
tso míá - kpli wò do - me Dzia mo - kpo -
su de - ka na wò ya, Na míá - wo -

mf

nyui ma - nya - gblò a - tu mí, E - ye míá -
kpo d'e - dzi, wua mia - mo dzi : Ê, ga - mea
la, zä le nu wu ge kpuie ; A - fe - to,

kpo wò le nyui - fa - fa ma - vo Fe no - fe,
le yi - yim, a - gu le dzé - dzém : 'Fe - to, kpuie
ye - ka - yi gñ ye wòa - va yi ? Ve - ka - yi

Oo De - la, si woa - su - bo ?
la, à - dí tso dzi - fo va.
nu - ke - yle - ti - via a - klè ?

4. Le ḥunonɔ, vivli, gbɔdzɔgbɔdzo me,
Miele fe ḥuikɔkɔe, si adzé dzɔm ;
'Labe dzidzɔye sia fe keklɛ nyuiwo
Gbago xoxo qe míafe dziwo me.
5. Ùutikɔkɔe mavɔ fe ngɔdonu sia
Wɔa be míedia be míakpɔ wò kaba.
Oo, wò Yesu, wò yɔm míafe dziwo le :
Do va, dzé, qo mía mɔkpɔkɔ la ḥu.